



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI YA 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U  
THOMA (FAL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

LARA 2013

MARAGA: 100

TSHIFHINGA: awara 2½

Bammbiri ili li na masiatari a 6.

**NDAELA NA MAFHUNGOTHANGELI**


1. Heli bammbiri li na KHETHEKANYO THARU:  
  
KHETHEKANYO YA A: Maanea (50)  
  
KHETHEKANYO YA B: Zwibveledzwa zwilapfu zwa vhudavhidzani (30)  
  
KHETHEKANYO YA C: Zwibveledzwa zwipfufhi zwa vhudavhidzani/  
zwa tsumbedzi/zwa mafhungo (20)
2. Fhindulani mbudziso NTHIHI u bva kha khethekanyo INWE NA INWE.
3. Nwalani nga luambo lune na khou lingwa ngalwo.
4. Thomani khethekanyo inwe na inwe kha siatari liswa.
5. Ni fanela u pulana (tsumbo: mapa wa muhumbulo/nyolo/tshati ya nyelelo/maipfi a re khii na zwiinwe), u vhalulula na u sedzulusa mushumo wanu. Pulane yanu i tea u RANGELA maanea.
6. U pulana hothe hu tea u sumbedzwa nga u ralo. Ni eletshedzwa u thutha pulane yothe nga u tala mutalo u budekanyaho khayoy.
7. Ni eletshedzwa lwa tshothe uri ni shumise ndangatshifhinga iyi yo anganywaho:  
  
KHETHEKANYO ya A: henefha kha minetse ya 80  
KHETHEKANYO ya B: henefha kha minetse ya 40  
KHETHEKANYO ya C: henefha kha minetse ya 30
8. Nomborani phindulo dzanu sa zwe thoho dza nomboriswa zwone kha bammbiri la mbudziso.
9. Nani phindulo inwe na inwe thoho yo teaho.  
PFESESANI: Musi ni tshi vhalala tshivhalo tsha maipfi, maipfi a re kha thoho ye na nanga ha tei u katelwa kha itsho tshivhalo.
10. Nwalani nga vhudele nahone zwi no vhalea.

**KHETHEKANYO YA A: MAANEA****MBUDZISO 1**

Fhindulani mbudzo NTHIHI kha dza malo dzi tevhelaho. Vhulapfu ha phindulo yaṅu vhu vhe maipfi a u bva kha 250 u ya kha 300.

- 1.1 Ndi vhuṅambo-de uhu he nda vha tshipida tshaho. [50]
- 1.2 Hu si na dzithekhisi a hu na vhutshilo. [50]
- 1.3 Ndi ngazwo ngeletshedzo ye ṅhoyatshikolo vha nṅea yone ndi tshi dzulela u i elelwa. [50]
- 1.4 Nyambedzano dza miholo mishumoni ndi dzone dzo teaho.
- Inwi ni ri mini nga ṅi likumedzwa? Tikedzani. [50]
- 1.5 Vhudi na vuvhi ha thelevishini kha vhagudi. [50]
- 1.6 Talelani zwifanyiso zwi tevhelaho nga vhuronwane uri ni do kona u nanga TSHITHIHI tshine na do ṅwala maanea ane a anana natsho. Maanea aṅu ni a nṅee ṅhoho yo teaho:

1.6.1




[50]

1.6.2



[50]

1.6.3



[50]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A:

50

**KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI****MBUDZISO 2**

Fhindulani mbudzo NTHIHI kha nna dzi tevhelaho. Vhulapfu ha phindulo yanu vhu vhe maipfi a u bva kha 120 u ya kha 150.

**2.1 VHURIFI HA TSHIOFISI**

Mugudisi wanu vha Tshivenda vho ni humbela u direngela bugu thanu dzo fhambanaho dza Tshivenda. Nwalani vhurifi ha u oda idzo bugu kha diresi i tevhelaho: Mbeu Bookshop, P.O. Box 97, THOHOYANDOU 0790.

**[30]****2.2 MUVHIGO**

Inwi ni mufaragwama wa khoro ya vhaswa vha muvhunduni wa hanu. Nwaha u tshi fhela ni lavhelelwa u nea muvhigo wa masheleni o shumiswaho. Nwalani muvhigo une na do u vhalala mutanganoni wa vhaswa vha hanu.

**[30]****2.3 MUFHINDULANO**

Khamphani mbili dzo ni nea ndambedzo ya masheleni a u isa pfunzo dzanu phanda. Inwi no vhone zwo tea u wana ngeletshedzo u bva kha mueletshedzi makone. Nwalani mufhindulano we wa vha hone vhukati hanu na mueletshedzi wanu onoyo.

**[30]****2.4 ADZHENDA NA MAAMBIWA A MUTANGANO**

Inwi ni mudzulatshidulo wa khorombusi ya vhagudi vha tshikolo tshine na dzhena khatsho. Hu khou ya u vha na vhumambo ha u onesana na vhagudi vha gireidi ya 12. Nwalani adzhenda na maambiwa a mutangano uyo wa khorombusi ya vhagudi wa nzudzanyo ya vhumambo uho ha nyonesano ya gireidi ya 12.

**[30]****THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B: 30**

## KHETHEKANYO YA C: ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI/ ZWA TSUMBEDZI/ ZWA MAFHUNGO

### MBUDZISO 3

Fhindulani mbudziso NTHIHI kha tharu dzi tevhelaho. Vhulapfu ha phindulo yaṅu vhu tea u vha maipfi a u bva kha 80 u ya kha 100:

#### 3.1 GARATA YA THAMBO

Lushaka lwa haṅu lwo langana u vha na tshimima tsha u tibula matombo a tshihumbudzo. Inwi nwalani garata ya u ramba vhathu vhane vha tea u vha hone vhutamboni uho.

[20]


#### 3.2 DAYARI

Muphuresidennde vha khou ḁa u vula tshitediamu tshi re vhuṅoni ha haṅu. Ho vha na mitangano miraru ya u dzudzanyela madalo haya ye inwi na vha muraḁo wayo. Nwalani dayari ya iyo mitangano ye na vha tshipiḁa tshayo.

[20]

#### 3.3 MASIA

Vhueni he ha dalela vhaswa vha muvhunduni wa haṅu ho humbula u sia khofhe hodelani i re ḁoroboni ya haṅu. Ni tshi khou shumisa mapa u tevhelaho nwalani masia ane vha ḁo tshimbila ngao u bva tshikoloni tsha sekondari ya haṅu u swika afho hodelani.



[20]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA C: 20  
MARAGAGUTE: 100